



Ntloboithusetso ya Mosima e e Tokafaditsweng e e buletsweng mowa (VIP)

Maswe a wela mo mosimeng foo matheriale o o bolang o senyegang mme diedi di nwelelelang mo mmung o o foo. Kelelomowa o o tsweleng ka sebopego se se kwa godimo le kwa godimo ga peipi ya mowa o tlosa menkgo le go tlogela digase go ya mo lefaufaug. Ka go go bo go le gontshonyana kafa gare, ditshenekegi tse di tsenang mo mosimeng di gogelwa go ya leseding kwa godimo ga peipi ya mowa mme di tshwarwe ke sethibela dintsi. Tlhwatlhwa e ka tsamaela go tloga go R500 – R3 000 go ya ka tshwaelo ya motsholalelapa le tlhopho ya dimatheriale. Go dira: R60 fa e tsholotswe gangwe mo dingwageng tse 5.



Ntloboithusetso e e Tokafaditsweng ya Mesimamebedi e e buletsweng mowa(VIDP)


Melawana ya tiriso e tshwana jaaka tsa ntloboithusetso ya VIP. Mosima o le mongwe o a dirisiwa go fitlha o tladiwa ka fa gare go ka lekana halofo ya metara kwa godimo. Mesima ya mantle le peipi ya mowa jaanong di bo di tswalelwa gotlhelele mme mosima o mongwe o be o dirisiwa. Diteng tsa mosima wa ntlha di a epiwa morago ga nako ya dingwaga tse di ka nnang pedi, fa le diteng di setse di sa tlhole di le kotsi thata. Tlhwatlhwa: R12 500 – R4 500 go ya ka tshwaelo ya motsholalelapa. Go dira: R35 – R135 dingwaga dingwe le dingwe tse pedi go ya ka kamego ya mmuso wa selegae, boineelo ba motsholalelapa go tshola maswe, boikgethelo ba go latlha.



Lebota le le laenilweng le go tswalelwa le le fa gare.


Ntloboithusetso ya phapogo ya podiso/moroto

Maswe a latlhelwa mo t>hambeng mme matheriale o o bolang o o omileng, jaaka molora wa logong, lethaka kana serwe sa morogo, go okeditswe morago ga tiriso nngwe le nngwe, go nkgisa monate mantle a a bolang le/kana go laola bongola le go nolofatsa thubego (go bola). Moroto o ka nna wa kgaoganngwa/faposiwa ka tiriso ya ditulo tse di dirilweng ka go kgethega. Seno se ka kgobokanngwa le go dirisiwa jaaka monontsha. Mo ditseleng tse di kgadileng, tlhabisamowa e rotloetsa go tswa ga mowafalo wa bongola. Tlhwathwa (e a farologana e ikaegile ka tsela ya tshwaelo ya motsholalelapa) R3 000-R4 000 ya ditsela tsa khomese. Go dira: R35-R500 go ikaegile ka kamego ya mmuso wa selegae le boineelo ba motsholalelapa go tshwara maswe, le boitlhophelo ba go latlha.




Ntloboihusetso ya tshela-o-goge

Morago ga go ithoma pane e tlhoka go gogiwa ka diletara di le mmalwa tsa metsi, metsi a a tshwerweng mo paneng a tlamela sethibo kgatlanong le monkgo, dintsi le menang. Tlhwatlhwa: R2 000 – R3 500 e e ka oketsegang foo mebu e sa siamelang kgamolo. Go dira: R150 – R300 ka ngwaga foo kgamolo ya mmugodimo e leng teng.



Ntloboihusetso ya metsi le metsi a mosima

Ntloboihusetso ya metsi e tlhoka koketso ya metsi go isa lemorago la tshanele kwa tlase. Go tshol maswea go ka farologana go tloga go setshola se se tswalegileng go ya go tsele ya kgobokanyo ya dikomota le metsi a mosima. Tlhwatlhwa: R2 000 – R3 500 e e ka oketsegang foo mebu e sa siamelang kgamolo. Go dira: R150 – R300 ka ngwaga foo kgamogo ya mmugodimo e leng teng.




Tanka ya mantle le mosima wa metsi

Maswe go tswa mo ntloboithusetso, mme ka gale metsi a maswe a selegae, a gogiwa go ya go t>hambeng e e ntseng foo e tshotsweng bokana ka diura tse 24 go letlelela bonno le tshilo ya baoloji. Diedi tse di alafilweng ka bontlhabongwe jaanong di feta go tswa mo tankeng go ya kgamolong ya mmugodimo/ tsela ya metsi. Leraga le le sitsweng le kgobokana ka bonya mo tankeng mme kwa bofelong le tlhoka tloso ka tanka. Tlhwatlhwa: R7 000 – R8 500. Go dira: R200 – R450 go ikaegile ka sekgala sa go thinya.


Moselomaswe o monnye o o epilweng o o se nang dikomota

Fela jaaka tanka ya mantle le mosima wa metsi kwa ntle ga gore seedi se se tshologang se tsamaisiwa ka tsela ya dipeipi tsa molagare (kwa ntle ga ditiro tsa kalafi ya kopanelo e e ka fitlhelelwang e ka nna ka tanka). Ditshenyegelo: Ka fa gare seelo sa tanka le mosima wa metsi, fa ditsela tsa tanka ya mantle di setse di le teng, go seng jalo tlhwatlhwa e kwa godingwana.



Tanka ya go boloka



Maswe a kgamelediwa mo tankeng foo a kgethololwang go tswa tikologong e e dikologileng pele tloso ya tanka go ya kalafing. Ditshenyegelo di ya ka bogllo le makgetho a go tshololwa. Tlhwatlhwa: Ka R2 000 – R5 000 go ya ka sebopego se se kwa godimo le bolumo ya tanka. Go dira R550 ka ngwaga (e beilwe mo tshenyegelong e e lolea ya tekanyetso ya R181 ka tanka) re tsaya gore tanka e lolea ka bogare, ga 3 ka ngwaga.



Meselomaswe e e seng boteng

Maswe go tswa ntloboithusetso gongwe le go tswa metsing a a maswe a selegae, fela ka dibolumo tse di kwa tlasenyana go na le tsa meselomaswe ya tlwaelo, e gogelwa ka mo tseleng ya moselomaswe o o fa thoko mme ka tswelelo e tlhatswediwe go ya tlase go ya kwa sedidirisweng sa phepafatso e e ikaeletsweng kana go ya meselomasweng ya seterata go ya mo ditirong tse dikgolo tsa phepafatso. R2 500 – R3 000. Go dira: R300 – R450 go ya ka tshwaelo ya motsholalapa.



Ditiro tsa kalafi ya maswe a metsi



Meselomaswe e e rweleng metsi ka botlalo

Maswe go tswa mo ntloboihusetso le metsi a a maswe a selegae a gogiwa ka go dirisa metsi a mantsi, ka mo teng ga tsela ya moselo go tlosa sediriswa sa phepafatso, e ka yona go nang le mefuta e e farologaneng e e alafang go tshologa ka boemo bo bo kwa godimo pele ga tshololelo go ya tikologong ya akhwatiki. tlhwatlhwa: R6 000 – R7 000 go lebelelwa bontsi le ditshenyegelo tsa moselomaswe. Go dira: R400 – R800 ka ngwaga.

Ditiro tsa kalafi ya maswe a metsi



Boikgethelo ba
setegeniki bo bo sa
atlanegisiweng

Ntloboithusetso ya mosima
e e sa tokafadiwang

Ntloboithusetso ya
khemikhale

Ntloboithusetso ya kgamelo

Matloboithusetso a a
kopanetsweng

Ke ka ntlha ya eng
boikgethelo jo bo sa
atlenegisiwe?

Ga a phepa

Ga a lekana tiriso ya lelapa

A tlhatlhwagodimo

Ke a nakwana

